

БУР-БУР БУРУО ТАҢАРАН

Көпсөзгөйт,
хайдах
олоробут?

Беденсүттүү саңаңы
быраңыллыбыт уваас-
таңтар ахсаанырыгар
киңисибүт урунду
«Чурапчы» союз бар-
тийни
Синеңдер дин мадда-
ры сурастаххана, үтүс
бынаарын, көспөтини,
түбөвуданын жиңит-
так борт эрдийни бу-
лаххуун сиң. Бары да-
данын балыкнын хава-
быстыбалар. Синең-
да албак. Токтоос-
тоххуна, аяларын ваты-
малы, ардыгар торду-
рани-үстөрмөн даңаны
учутайдик балэр эрэ-
булаххана, чуюй-
даран таба тайланын.

Хон курдук тутуулар
дэлдүү дым талғайтын
жарыбай Саха малын
сарынин курдүүлүбүт
тотоғай, ишес мас. Жиг-
тыйнинин андан оғоноолу-
бүт «орон» урдугар мус-
тавичин кыракын балы-
сан, тоохонтор... Түлэ-
байдын хомуллубүт дим-
бо кирибүт.

— Конжогигит, хайдах
олородут?

— Суух, эвээхээ бу-
лаа дын.—хоруйдуур
даңдалар ханаасын.

Ити курдук, бастаан
хардириятаа көмкөйбүт-
дик. Ойнан-орута алда-
хынныннын аялан оғоноолу-
бүт «орон» урдугар мус-
тавичин кыракын балы-
сан, тоохонтор... Түлэ-
байдын хомуллубүт дим-
бо кирибүт.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
Синең салайтар аяланын
көспөтини саңаңын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

С. АЛЕКСЕЙ.

Сынчалдаан от кордоңу-
кора ызып.

— Сана тәріләз са-
тыр буодамын уонна
көхнүүт да ныратынан
оңулах оби опет да суу-
булаан түшмөзүн-түшмөзүн.
Балбашын-кор-
башын узүс. — динер
Афанасий Дмитриевич. —
Техникибыт суух буолан,
бада балыкн урдунин түс-
кылтасын, оту измайлан
сөзүнүн алаңында балыкн
балаңынанын. Уонна
хонукка ермекшисиңиң
сүрүлүпүнүн.

Мун сататар коле ох-
сардоохнүүт уонна мун-
нъардаахын буоллар оту
хорукаса сатылахын-
быттын аспын суух бүлчү
түпнүүпүт. Од ишнээр
ГАЗ-66 маркадаах мас-
сынанын атындаага
бынаарынанын. Уонна
хонукка ермекшисиңиң
сүрүлүпүнүн.

Кази МТЗ тракторга аистаңар
санааллахын. Од мас-
сынанынбыт сыйаптын то-
лдуубүтүсүр сеуда шадах-
постьюн табыллар. Ону
хайынлар, урукку орту-
гор бирзарбай суух. Аас-
ынбыт сыйаптын көлдөрнин-
быт боло кыра. Уе ынах-
пыштынан.

3 топчанын
кылайыр-кылайырт
үтүү-
бүр түгөнин, бир би-
ни тутторбайтын. Ошту-
набыт түх дуоннаах бу-
лаа.

Эбилин-смы-
лынан эр барар кыл-
таах. Итиниң мечуманы-
нан олоробут. Быйыз
бүр манар ынчанан
эбилин-смынан
бүрдүлүпүн.

Балыттар аспын күбүн
алдарынан көмөзбүтүсү-
рөт талғаналарынан
хотон, күрү-ханаа тутту-
бүттөр. Сүйнүү-алын
кору-истин, шынын-адар-
ханынаналар түбүктөр. Ити
курдук аттарынан
бейттерин измахтарынан
бүр-байчынан даңанан
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

А. Д. Синең салайтар
дьовус балыкнын ханаасын
олоролор. Ол сахалар обуга са-
ваттан үгөсит. Бу да си-
рамыга онун буолда. Ви-
льдымын саңаңын
олоролор.

САНА СЛОХ

ХАЫНАТ
1931 СЫЛ АЛТЫНЫНЫ
15 КҮНҮНДҮН ТАХСАР

№ 26 (7411) • Кудүн түтөр 2 күнү. Оштуорунъук • Санаат 1 солж. 50 жары,

ҮЧҮГЭЙДИН БЫНАРАН КУЛУН...

Күннээби тема

Пенсия азылымынын туунаан учутайдик бана-
ран күлүгүт дин оройыннааң пенсионной отдела,
хайын редакциянын күннээби

Быйылтын дымал тохсуннын 1 күнүнүзди туруткан
оройондук пенсиянан уонна пособиенан тунаар
4207 күн бар. Кырдык, пенсиянда таңыста
майттара 1201 № XII уурааынан
пенсия алын көмэй 2520 солкуобайга таңыста
майттара 2557 солкуобайга таңыста
майттара 2594 солкуобайга таңыста
майттара 2631 солкуобайга таңыста
майттара 2668 солкуобайга таңыста
майттара 2705 солкуобайга таңыста
майттара 2742 солкуобайга таңыста
майттара 2779 сол

МУГУДАЙДААБЫ „САБАХ“ ТАБААРЫСТЫБА

ЧЭБДИК ОЛОХ ТУНУГАР



„ДОН ХАРАВЫН УУТУНАН КИНИ ДЬОЛЛОММОТ“

Табаарыстыба председателнизи одохтоо тутуу биринчилгизинири Ариадий Гаврилович Пермяков урунчустун курдук талыллан узалин сыйдьдар. Ону сарға коммерческий директор, дизайнер хамнастаах, боско зоммут үлээн коруллар булбут. Ити дуюнаасла «Сабах» либйт аяда Константин Николаевич Ширков байткынды ылсан үлээндир. Билинчи рынок сыйынанында бары эйзээ хинжин эрэд көмүртөр коммерческой структуратуу суюх ырааптагыг чакчы. Константин Николаевичтөр бийдүүн-саналынын билүүгүн ишмөгө соп түбөнөр кини, оройуонга бишк бастакынан бронер идтийнин дъаралтамынтын билбүт. Кини комиерция, сорох «булугас-тальгас» уолаттар тустанын манин саваллаа:

Дойдуларын, Донорун-сөргөлөрүн түнчтүгүр

Сандарды сүнүүхтери-гер туралынан дончно бу монкурут түтүнчүлөр тарааха биллэр. Табаарыстыба сый сабаланынтигар. З мөл солж сусда ылбыт, ол изинин саланынан тонунчлардаах. Итини билли коммерческий структура көмөтирах булдуухтаах. Вайзлэр бас биллэр миссиялазара, техникалар суюх улаанын атактышыр. Биллигина сана T-25 трактор, шилорама аттылышттар. Аны маңызынча анаан кондебе туралуулалар сана тутулубетах арбодит дынин 2 мөл. 400 тн. солиц аттылышлар бүлбүттүр. Ити дынин байыл сыйын бийзлэр сүтөрнөр хонтуору, мажанын, иштэвниттер мастерсынай, айн дөнүнтар чандыр хөс төркөр башалаштар.

Хөлөбүрдөн оттыха, билүүгүн төрбөн бишк кини тигэр атый, ишин үйлларар санын булбут. Кини үүн дьюллоогмот.

Мугудайга арыгылымыр адзыннаторыттан арахсан кине сүлгү түтэгтик үткеммит дын баалларын түнчнан былдырымын баччаларга оройуонунт хамынтыгар капсаны туралыт. Ол садана ити түмсүү «Сабах» ассоциация дизайнчынан биллэрэ, 16 чилингизээ. Онтон ыла элбэх ишн-хонук устас ааста. Эторга дылы, иши хайдыбын тутун олох байткын тургутан кордебо, сиңдилжээ. Түмсүү гасырт сый алтыннынтыгтан хааччахтаныллыбыт эзинчилгизтэвх табаарыстыба быйынтынан оройуонига регистрияламмит. 12 чилингиз тарийчээчин буолан турчинаар, бэйзлэрни ултэрни-астарын эзтийлэннэр толук уурбуттар. Кээни эбии 2 чилингизнэмиттэр, 1 иши сабабылымыннаа бишк баран тургутан кордуну бара сыйдьлаллар. Онон «Сабах» иккэвээ ишнин чинчилэх. Ити эрээри дыалаа ахсанынгар булбака, иши хөөнүүтэй, сүлтатыг гарын сыйтар.



Сайар булбута. Ол ишнээ биллэрэ сый Софоновка эмтэтэй «Сабаххад» бастакынан кирибита. Билинчи VIII, IX кылаастартга урзарар уолаттардаахын. Устрий санаа туулбут ирийлээрдэхинт. Сүйнү-ас элбэх. Дынэ көргөнинэн баалынайга баары сыйдьлабыт. Ада байылтын арыгылабата учугэй бөбө буоллаа.

Былмрын дыхтар күнүгэр олохпор даан магнай тынчнаах сибеки болхтээ. «Сабахтар» ишмелерүнэн дын тутта сыйдьлабыт. Онон авабыт санаа дынээж кийлэрдээжине, табаарыстыба табаарыстыба мэлдэй сыйрттэй. Дын тутта сыйдьлабыт.

„Ыал-аатынан“

ДИЗИ ЭТЭ...

ОЛ ТӨҮҮН ЭРЭР

Ыал аатынан түтэвхүчийн кийн кийн эзлэтийн ишниттен алана дынтигэр илээ бийнэн кирии наалриттэн ордук учугэй суюва буоллуу. «Сабах» чилингизриттэн угустэрэ изргэндэх, турал ээр овогордоо дын. Онон түрэтийн, илээ бодолорун тардынларын уолдасын курдун. Кинилэр орто саастара—35 Олох эдэрдэри шын сатазбаттар, ол оннугтар аяа састаах, убай дын быйынтын холобур нордероллер, ишын түлхимнен буолбака, дынчынхээ блок-хаарынан агитациялырея соруналлар.

«Сабах» тарийчилгүүттэн авабыт аны ханан да арыгылымы суюва дын биецхүүтүн санасар дынэ изргэн ишлээрин сирдаабыт сирайзарин корен, ишин зедн буолар.

Олортон бишбистэр Мария Васильевна Оконешникова манинкээ ишнин: «Көргөн Тарас 8 сый ишнин сыйдьлан баран, армгытын эмиз амьтадаахаа сыйдьлан сыйгынхан хаяалларын. Онон бүгүнкүүгүй «Сабах» табаарыстыба майтар эзлэх ордук дүүрэлэх, пэдүүстээх буолара чакчы. Билинчтэй чылларалар иши холобуру батыстылар. Аттылар эмиз бу түнчнан сыйта-тура - ырынгалаан, шаралжнатак корольлоруగэр бадарабыт.

СНИМОКТАРГА. «Сабах» председателя А. Г. Пермякова (унаа ханас дынин). Унаа уга—табаарыстыба коммерческий директора К. Н. Ширкова Аллара табаарыстыба чилингизэр илээж комиорига бишк түмсалдари, сөбүлүүллар.

Т. Кардашевской фотота.

Рекламный балансы базын эзлэвши В. НИКИФОРОВ.



